

## Werk

**Titel:** A dictionary project in Yakutsk

**Autor:** Monastyrev , Vladimir

**Ort:** Wiesbaden

**Jahr:** 1999

**PURL:** [https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?666048797\\_0003](https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?666048797_0003) | LOG\_0019

## Kontakt/Contact

Digizeitschriften e.V.  
SUB Göttingen  
Platz der Göttinger Sieben 1  
37073 Göttingen

✉ [info@digizeitschriften.de](mailto:info@digizeitschriften.de)

# A dictionary project in Yakutsk

Vladimir Monastyrev

Monastyrev, Vladimir 1999. A dictionary project in Yakutsk. *Turkic Languages* 3, 121-124.

Linguists at the Institute for Language, Literature and History of the Academy of Sciences of the Sakha Republic are currently devising a multi-volume, bilingual (Yakut-Russian) academic explanatory dictionary of the Yakut literary language. The project is being directed by Professor P. A. Slepov. In order to show clearly the correct usage of every word, each entry will be accompanied by examples from classic Yakut literature and Yakut folk literature.

The dictionary aims to reinforce and secure the official status of the Yakut language. Additionally it should form an important basis for Yakut and Turkic linguistics and foster future development of these fields.

Vladimir Monastyrev, *Academy of Sciences – Saxa, Institute of Language, Literature and History, Petrovskogo ul. 1, 677891 Yakutsk, Russian Federation.*

Саха литературнай тыла билингги кэмнэ саха тыллаах барыта биирдик туттар, тыл ордук тупсаңай, үрдүкү форматынан буолар. Саха тылынан да, суругунан да, литературнай тыла олус бигэ, баий тирэхтээх. Е. И. Убяярова этэринэн саха норуотун тылынан уус уран айымнытын (фольклорун) тыла – олус үчүгэйдик чочуллубут тылынан туттуллар литературнай тыл (Убяярова Е. И. Исследования по синтаксису якутского языка. 2 часть. Сложное предложение. Новосибирск. Наука, 1976). Онтон саха литературын классиктарын (А. Е. Кулаковской, А. И. Софонов, Н. Д. Неустроев, П. А. Ойуунуской), норуот сурыйааччыларын (Эллэй, Амма Аччыгыйа, Суорун Омоллоон, Күннүк Уурастыырап уо.д.а.) айымнылара саха суругунан литературнай тылын чулуу холобурдарынан буолаллар. Саха сэһэннэрэ уонна оствуорийалара, таабырьиннара уонна чабырбаахтара, ырыалара уонна тойуктара, өһүн хоҳоонноро уонна тылын номохторо үрдүк уус уран күүстээхтэр.

Онтон саха олонххото aan дойду норуоттарын бастынг эпический айымнылырыгар киирсэр.

20-30 сүлларга саха тыла олус күүскэ сайдан, государственный тыл сүрүн өрүтгэрин ылан иһэн, хомойуох иин кэлингни кэмнэргэ салгын сайдыбакка, аналын ситэри толорбокко, кэхтэр турукка киирбитэ. Ол эрээри төһө да көйгөтүлүннэр, олус бигэ тирэхтээх саха тыла санга кэм санга тынынан литературной тыл быһынынан салгын сайдар.

Билигин саха тыла Саха республикатыгар нуучча тылын сэргэ государственный статустанна. Бу үрдүк аналын саха тыла билингни сайдылаах тыллар таһымнарыгар тийдэбинэ эрэ ситэри толорор кяхтаах. Онон саха тылын үөрэхтээхтэрин иннигэр литературной тылы салгын күүскэ сайыннаран, түргэнник үүннэрии соруга турар. Онуоха литературной тыл нуормаларын тупсаран онгорон, национальный тыл культурын уонна эстетикатын үүннэрии уһулуччу сүолталахтар (Саха тылын быһаарылаах кылгас тылдыта, 1994).

Саха литературной тыла олус баай. Ону таба туһанан туттуу, сөпкө туһанын бу сахалар норуот быһынынан төһө сайдылаахтарын, инники кэскиллэрэ төһө чөл туруктааын көрдөрөр. Хомойуох иин бишиги тылбыт лексикатыгар тыл литературной нуормалара толорутук кыйайан сайда, олобура иликтэр. Онно көмө буолар, саха тылын лексической баайын төһө кыалларынан толорутук хабар, биир турукка киллэрэр, тыл литературной нуормаларын көрдөрөр сыаллаах, мангнайгы Улахан быһаарылаах тылдыйт Саха Сирин наукаларын Академиятын Тылга, литератураа уонна историяа институтун тылга салаатыгар профессор П. А. Слепцов салайытынан онгоулла сылдьар.

Тылдыты онгурууга сүрүн төрүт быһынынан 60-с сүллартан сајаланан билингнэ диэри байытылла турар тылдыйт академической картотеката (З мөлүйөн курдук цитатной карточкаах) туттуллар, ону таһынан картотекаа киирбэтэх сахалыны араас көрүнгнээх литература, сахалыны терминнэрдээх научной, научной-популярной үлэлэр.

Тылдыкка норуот уус-уран литератураа, публицистикаа, бэчээккэ уонна кэпсэтигэ бүттүүн биирдик туттар тыллара, саха тылын тылы үөскэтэр нымаларынан үөскээбит санга тыллар, сомою тиллар, термин сүолталаах холобуу тыллар төһө хомуллу-

буттарынан бүгс бүтүннүү киирэллэр, ону таһынан нормативность принципиттэн туораабакка туран, эргэрбит лексика эмиэ хабыллар.

Былаан быһытынан тылдыыт уонча туомнаах буолара сабајаланаар, биир туом барыллаан 80-90 бәчээтинэй лиис холобурдаах. Киэнг научнай эйгэбэ тахсарын хааччыйар наадатыгар тылы быһаарыы икки тылынан – сахалыы уонна нууччалыы бәриллэр. Нууччалыы быһаарыы сүрүннээн эргэрбит уонна сочко чуокайа суюх суюлталаах тыллары чуолкайдааһынгна көмөлөөх буолуога.

Мантайгы туомнага улахан кирии тыл, тылдыыт огоноуллуутун, туһаныллытын быраабыллар, кылгатыллар, литература испиинһэгэ, кэнники туомнага сыйыарыы быһытынан тылы ўөскэтэр, уларытар сыйыарыллар испиэнхктэрэ кириихтэрэ. Тылдыкка хас биирдии быһаарыллар тыл суюлтатын дъэнгкэрдэр сыйалтан тылы туттуу бастынг холобурдара бәриллэллэр. Бастатан, саха литературатын классиктарын, народнай суройааччыларын, норуокка киэнгник биллибит, биһирэммит тыл маастардарын айымныларыттан цитаталар киэнгник туһаныллаллар. Ону таһынан, тылдыыт синхроннай нормативноһын күүһүрдэр наадатыгар, билингни кэмнэ тахсар айымныларга уонна эдэр көлүөнэ суройааччылар айымныларыгар эмиэ улахан болбомто ууруллар.

Маны таһынан, төһө кыалларынан, тыллар төрүт олохторунан атын тыллартан параллеллар, тэнгнэбиллэр бәриллэллэр. Маннык үлэ саха тылын государственний статуун бигэ тирэбинэн буоларын таһынан, бүтүн тюркологияя туһата саарбаахтаммат.

Онон үлэ суюлтатын ёйдөөн, профессор П. А. Слепцов көбүлээһининэн, тыл, литература, история институтун тылга ўөрөхтээхтэрэ тылдытын тобоостоох кэммин аһарбакка, 2000 сылга диэри рукописнай варианын бүтэрэр сыйаллаах, төһө да үп-харчы суюбуттан сотору кэмминэн бәчээттэнэн тахсара биллибэтэр, тургууланан үлэлии сыйлышлар.

Бу үлэбэ профессордар П. А. Слепцов, Е. И. Коркина, Г. В. Попов, П. А. Афанасьев курдук тюркология эйгэтигэр биллэр учуонайдар үлэлииллэрэ тылдыыт суюлтатын өссө үрдэтэр.

Маннык улахан тылдыыт сибилигин кыйайан бәчээттэнэн тахса охсубатынан сибээстээн уонна ааџааччыларга сибилигин наадатын ёйдөөн, ол көрдөбулгэ көмөлөһөр туһугар 1994 сыйлаахха профессор П. С. Афанасьев редакциятынан Саха Тылын быһаарылаах кылгас тылдыыта сахалыы тылынан тахсан Саха респуб-

ликатыгар киэн биһирәбили ылла. Тылдыкка литературнай лексика ааңааччы өйүн үчүгэйдик көбүлүүр өттө, ол эбэтэр ордук ис хохонноо тыллар көрдөрүлүннүлэр.